



Ceni Kvinto: Sastanak hercegovačkih komandanata: Krsto Pavlović, Bogdan Zimonjić, Milovan Bošković, Lazar Sočica i Peko Pavlović, 1876.

vini smatra se kao potpun. Uoči rata 1862. Turska poručuje knjazu Nikoli preko Omer-paše, da upliviše na mir u Hercegovini. Poznat je odgovor knjaza Nikole: "Ja se ne mogu odvojiti od sudbine moje braće Hercegovaca".⁷³ Ovaj uticaj priznale su i evropske sile i 1875. obraćaju se knjazu Nikoli, da svojim uplivom spriječi ustankak.

Ustanak iz 1875. nije nov, on je upravo nastavak ustanaka iz god. 1860. i rata u 1861/2. Iako je spasovdanska pobeda na Grahoucovu morala pokazati Turskoj, da treba voditi računa o Crnoj Gori, ipak Porta je omalovažavala i hercegovačke ustanake i ratove s Crmom Gorom".⁷³

Nevesinjska puška dala je glas svoj buntovnoj Hercegovini i ustanak se, počev od Nevesinjskog, Stolačkog i Gatačkog kadičuka, naglo širio, pa je za samo mjesec dana našao odjek u Bosni, najprije u Krajini pa poslijе u Podrinju, zahvatio neke krajeve Makedonije i Bugarske, zavojštio protiv Turske Crne Gore i Srbiju (1876), Rusiju i Rumuniju (1877) i tako na njenom Balkanu uzrokovao veliku istočnu križu (1875-1878). Neminovno pokrećući rješavanje Istočnog pitanja, bosansko-hercegovački ustanak je pribavio sebi evropski značaj kako nije nijedan dogadjaj druge polovine XIX vijeka u zemljama pod turskom vlašću.

Na "očajno djelo samoodbrane" pregli su ustanici, pri-

tivno neblagodatnim međunarodnim uslovima za rješavanje nebinskog pitanja balkanskih naroda. Rusija nije bila gotova vojnu sa Turskom carevinom. Dunavska monarhija, izopetno iz Mletačke i Lombardije nakon rata sa Pruskom (1866), usmjerila je pažnju i iskazala pretenzije ka jugu Balkana, a Engleska kao zaštitnica Turske, činila je svakovrsne napore, da je spriječi ustanak. Sve iskazano očitovalo se životom diplomatskom aktivnošću većih sila za sve vrijeme ustanaka, koje su kao posrednike mogale da pribave sebi kakvu god korist.

Pokazavši zarana uzdržanost prema ustanaku, nadavši podudaran stavu Rusije, knjaz je netom riješio da ga ne prepusti sudbi kletoj ili stranom uticaju, već da ga svojstvi podeli uvedeći Crnu Goru odlučno "u nova nedosežna iskušenja".

⁷³ Duš. D. Vuksan, Crna Gora i hercegovački ustanak, Spomenici hercegovačkom ustanaku 1875. godine, Beograd, 1928, str. 28.

Na Lovćenu, na Ivanovim koritima, 20/8 avgusta 1875., knjaz je učinio tajni sabor najvidenijih voda ustanaka i crnogorskih glavara i u jezgrovitoj besedi, iskazao i ovo: "Ja, braćo, želim sam vazda kao i vi željom i oduševljenjem, da jednom pogledemo krvavo kolo za oslobođenje našega naroda".

"**Do lovćenskog skupa 1875.** zvanična politika Crne Gore prema ustanaku bila je elastična, puna diplomatskog takta i međunarodno-pravnih obzira. Od lovćenskog skupa Crna Gora je zauzeala kurs za otvorenu pomoć hercegovačkom ustanaku, iako su i poslijе ovog dogovora neki potezi preduzimani u najvećoj tajnosti. Kad su Turska i Austro-Ugarska dobile konačnu potporu o pravom smislu takve političke strategije, zvanična Crna Gora preduzima hitne radnje za sklapanje saveznog ugovora sa Srbijom i Sjevernom Makedonijom i provodi završne vojne mjere za objavu rata Turskoj.

"**Do Lovćena 1876.** uvedeći Crnu Goru odlučno "u nova nedosežna iskušenja", predstavlja radnje za navodno smirivanje ustanaka, kako bi na taj način uveličali evropsku diplomaciju. Istovremeno, kod ustanika